

ser. 317 (6)

M.C. Ledwaba, PIR

1

Hunting methods of the Sotho Xo tsoma

Xo tsoma ke modirô o o ratêxaxo xa xolo xo baxešo.

Modirô wo wa xo tsoma xa o swarwo ka tsôxô letce xaxešo. Ne xo yo tsongwa fêla 'phôôfôlô tšap xo lewa (sešebô), xo tšwa thaka ya thsoxana, ~~xux~~ mampya a kxobothwa xomme xwa lla thôka, mme mohlang wo xa xo tšewe ditswatiki xobanc tsôna di kxôna xo kxutse dinonyane.

Ke xore ka leo letšatši xo tšewa dikwidinyane. Xe xo thôngwa xo dirwa lenaka mme xwa thwe ntêê, mme mampya a thsaka-thsaka ka pela lôna naka le di thšaula mesela xo letswa melotsana xo thwe swi-swi-swi-swi.

Tšôna di dupa titiana se sengwô le se sengwô di dutše di letsa dinkô di ro "foro-foro" mo phôôfôlô e bxo e robotsexo. Xa tec-tee mmutla-morwa masekane o tla re: "xora-xora" xwa thwe souwe mme o tla ka wa bôna mampya xôna moo--e tla ba se-mphete ke xo fete-- mme o tla bôna masesedimo maphefo majêla kxareng, a tla o thšêla ka phefô wa ba wa bôna e ke xa o sa sepela le fase; mme bc-marolo malelêla ka nthaxô bôna ba šala ba re: we ue-we we ka moraxô.

O tla tla o bôna "morwa masôkano kxwatha-kxwatha lebelô lehu ke šia la bo thôka, la bo-mmpya lôna re tla no lepana." Masimane a dutše a re: nke ke tlê ko o bônê, ka sekwidinyane, a ruthomola fase, kxwatha-kxwatha lebelô yêna a foša kôpyana e thšwanyana xodimo. Na tec-tee sclebanthši se tla dio ro thaa xwe 'fêna' Wa kwa xo šctše xo thwe, "ke leoto".

Xe moka xo tšwôla pele byalo, mme xe le phirima xo thwe: "Mabôrôla" byale bale ba xo se bolaê ba kxolelwa maotwana, xo a kxwetsanwa le mampya a newa maala, molodi o a lla xo boêlwa xaê; xo ba rata ba t bôna tsatsi le sa le xôna ba thôna xapê "peremetši" xo lebilwe xaê, ba tšama ba tsoma.

Xomme xe xo fihlilwe xaê xo tšewa diphôôfôlô tšela di a šimêlwa dingwê di a apewa kxorong, banna ba sexêla bašimanyana xwa yo tšewa maxôbô ka xaê nama ya jêlwa kuwa le kuwa.

Ye e ſetſexo e a bewa e tla lewa xosasa, xapē en wô le tsôna dikkalab ê di tla hlwa di phura marapô moſexare xe ba ſoma-ſoma mo xaâ.

4 Xo tsoma ka lesolô xôna ke modirô o moxolo, xapê lôna le ſwanetše xo laolwa moſatô. Ko xo re ka ſe ſebaka xc na le phôfôlô yeo e nthitšwexo ka teetšo ya dingaka xo tlo phoka tšco di tlišaxo tsictse ſethšabeng.

Ka ſe ſebaka xo tſebišwa ſethšaba ka moka xore xosasa xa iwa leſolong, mme xo nyakêxa phôfôlô ya xo ôma e re. Byale e tla re e ſa le ka mahwibe a banna motswiyo wa lla mme thaka ya thsoxana ya bothêxa ka xohle, xwa lebya felô mo xo tſebyaxo xore phôfôlô e byalo e a humanwa.

5 Le xôna ba thôma xo tsoma byalo ka mchleng, xo dirwa "peremctši," mme xwa êtwa xo bolawa diphôfôlô le dinonyana tša mehuta-huta. Mono xaxeo ke leſolô la pula, xo nyakêxa phôfôlô yeo e bitšwa xor ke "kuk kololo" yôna e dula dithabeng tše di kxolo tša Mmaleoko. Phôfôlô ye xa ſe xe e tſeba xo ratha le mafsika ke ntla o bônô. Ba ya ba peromctše thaka thsoxana Matebele xo lle ſekwidinyane e le "Nthakene" keno le kamo xo lebilwe kowa Mmaleoko xo bo-Mtsotsodi, xo bo-Thaba-Phaswa, xo bo Moxolo-sedikwe le kowa Tlapena-la-Mathari xa bo-Bronkhorst 'Buru la mohumi (Rra-pôô).

Mme xo tla pôtwa thaba kamo le kamo xo nyakwa yôna kôtswana thaba talalana mafsika. Ka xo ponva xa leihlô e tla re: "feko" xwe mckxoši xwe uwô-uwô ſiuwe ſi-ſiuwe! ke xôna o tla ka wa e bôna kôtswana thaba xore e dira'ng mo xodimo xa mofsika.

6 E tla kxokoloxa wa humana e lêkêlêla le maxaxa, fao o tla bôna xo batho ba tiile maatla le mafolofolo a a makatsáxo, thôka o kxaoxa setoxo moſimano a re nka tle ke e bônen ka moterci (screw) xo bc xo thunye dihlase xodimo xa lofšika, ba fufuletšwe la pelo-mpolayê xomme xe ba e ſwore xoba ba e bolcile xo a bokêlana e rwalwa xa botse e išwa xa le diphôfôtswana tše la tše dingwê. Di rolwa kxorong, ba a fihla bo-Mathsékxé (dingaka) e a buiwa ba nthâa tše ba di tſebaxo xo hlakanthšwa le

ser. 317

melemô yeo ba e tscbaxo xa botse 'me xo iwa ka kowa moraxo mo xo lexo pitsâ e kxolo ya meetse a a kxelwexo ke methepana e se naxo bosodi mme fihla di xobelwa ka fao.

Dinama tsôna di a butšwa kowa kxorong di tlîo lewa thapama xe xo boilwe xo kxaya naxa.

7 Pele xa xo tla xa Babašweu mono ba xošo ba be ba apara matlalô a diphôfôlô tša naxa le tša xač. Matlalô a diphôfôlô a be a thapiswa a xohlwe xoba a falwe diphalô, diphalô tsôna di a lewa ke sesôbô. Xe a se no xo falwa a thsêlwa ka mahura ao a bitswaxo mmapa byale a thôngwa a šoxwa. Kowa naxeng xo na le phôfôlô tša matlalô a botse a bohlôkwa kudu tše byalo ka bata tše tau, nkŵc le lepôxô. Tše dibata ke tše šoro kku kudu, eupya lo xa xo le byalo batho ka baka la botse bya matlalô a tsôna ba ba ba bete pelo xore ba yo di tsoma xoro ba humane matlalô a tsôna. Nkwâ le lepôxô tsôna di dula thabeng tša masodi, tau yôna e dula kxakala xo ya.

8 Xo ya dinokeng mo xo nwaxo maphôfôlô. Xôna mo bana ba basimane ba a di xoxa dithšôsa ba leba xo tsoma tsôna tše tše boxale. Tau yôna e tsongwa ka xo kxobokana ka schlôpha.

Yôna xe e bôna batho e leka xo thšaba xanyane, fêla xe e sa rate, e patlêma fase fêla ya botalala e phethola moscla kamo le kamo e theile fêla yeo a lwaxo. Byale botsumi ba bohlale bôna ba thôma xo koba dimpya xore di se ke tša e xalefiša.

9 Mosimane a e thômê a e umê ka thšôsa xoba lerumô a swere ka ntsôxôtlô lešaba la motlwa, mme xo o yo thôma xo re: bibidu e swanetše xo yo wêla xodimo xa lôna a le swere sonna, bangwô kxalô ba fihlile mosimane o štše a betetše ka lerumô a bile a/ e kxobile ka lefase, mme o tla ka wa bôna 'bata sa xo se hwê matwa, se tla biloxa ka xare xa bôna sa rata le xo ba xasa le xore se hwêlô xomo xa motho.

Xa e na seo e ka se diraxo, e sa ke e bê e lahlê ngana fase Xomme moxale yeo a e bolaillexo o tla tunišwa xa xolo-xolo xwa xobya mkm moxobô xo iwa kxorong ya mošatê mekxosi e le iu-iu-iu. Senatla sela sa boxale sôna se setše se rwešitswe diala tša boxale bya xaxwe. Kxosi le yôna e yo mo nes kxomo. Le tsôna nkŵc le lepôxô di bolawa ka mokxwa o byalo, ba bolai ba tsôna ba fiwa kxomo mošatê.

Matlalô a bata tše a dira. dikobô tša maxosi tše botse kudu-kudu.